

14 Thato Seroli

Tshwarelo Bereng

Paseka Maile

19 ___ Lehlohonolo Matsau

TREINADORES

22 Tiotliso Phatsist

Leslie Notsi

Motebang Sera

A 88

A 46 70

Thabo Matsoele

☐ Quarta 3 Julho 2024 ③ 10h00 S Mohamed Athoumani

Taça COSAFA 2024 - Fase de Grupos Grupo C - Rodada 3

Lesoto

1-3

Intervalo: 1-1

Angola
Depú 42 (pen.)
Vidinho 63

Miro 90+5 (pen.)



FICHA DE JOGO AO VIVO PERFORMANCE ESTÁDIO ÁRBITRO VÍDEOS FOTOGRAFIAS COMENTÁRIOS RESUMO

26 Leniohonolo Fothoane



2	António Hossi	▲ 55
3	Est Khaly	
5	Joel (Gala	
17	Sandro Cruz	<u></u> ■ BB
11	Manu Manu	<u></u> ■ BB
8	Maya Maya	
14	Pedro Agostinho	▲ 71
16	Eliot Muteba	
19	Miro Miro	🛦 55 🚱 90+5' (pan.)

Pedro Soares



Para marcar este jogo como um dos que assistiu ao vivo é necessário que seja registado. Faça login ou registe-se... LOGIN : Classificação

Angola

Namibia

Lesoto

Saychalles

OM

3

7

7

1

1





JOGO

Histórico
 Histórico de confrontos

Time Lesoto Time Angola